


Grade 1



TERM 1



HL SES






**WORKSHEET
PACK**




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO			
		lema	lona	mela
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.		
				







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO	e		le
			lema	loma
	TAKA	Bongi		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO		e	le
		lema	lona	mela
	TAKA	Lelapa la Bongi		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
		 w		 w	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	
		ulu	u	ulu	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.			
					
		u	u		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	
		yena	yona	yane	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
					
		y	y		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nn</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>monna / a man</p> <p>nn</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9



MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n </div> <div style="text-align: center;">  n </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					
		l		l	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e		le	la
			lema	loma	lona
	TAKA	Bongi			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO		e	le	la
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Lelapa la Bongi			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
					
		w		w	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.			
					
		u		u	






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		ulu	u	ulu	u
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.			
					
		u	u		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	y
		yena	yona	yane	eya
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
					
		y	y		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nn</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>monna / a man</p> <p>nn</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10





MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e		le	la
			lema	loma	lona
	TAKA	Bongi			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO		e	le	la
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Lelapa la Bongi			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	
		ulu	u	ulu	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.			
					
		u	u	u	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	
		yena	yona	yane	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
					
		y	y	y	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshupo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p>			
		 u	 u	 y	




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p>			
		 y	 y	 u	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 mm		 mm	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentšwe kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
		 nn		monna / a man nn	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le //l// kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			



LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le //l// kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					
		l		l	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO			
		lema	lona	mela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.		
				







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO	e		le
			lema	loma
	TAKA	Bongi		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO		e	le
		lema	lona	mela
	TAKA	Lelapa la Bongi		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>i</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>i</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
					
		w		w	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle
	BITSA MEDUMO	u	u	u
		ulu	u	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.		
				
		u	u	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		yena	yona	yane
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nn</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>monna / a man</p> <p>nn</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO				
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					
		l		l	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO			
		lema	lona	mela
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.		
				







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO	e		le
			lema	loma
	TAKA	Bongi		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO		e	le
		lema	lona	mela
	TAKA	Lelapa la Bongi		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
		 w	 i	 i	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
		 i	 w	 w	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.			
					
		u		u	






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	
		ulu	u	ulu	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.			
					
		u	u		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	
		yena	yona	yane	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
					
		y	y		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 mm		 mm	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
		 nn		monna / a man nn	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.			
					
		nn		nn	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	
		lla	llela	llile	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.			
				ll	ll




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	
		ba	bo	bala	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.			
				b	b



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ /l/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ /ll/ ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ /ll/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>moshemane</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mokotla</p> </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n </div> <div style="text-align: center;">  n </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO			
		lema	lona	mela
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.		
				







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO	e		le
			lema	loma
	TAKA	Bongi		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO		e	le
		lema	lona	mela
	TAKA	Lelapa la Bongi		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.			
					
		u		u	






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle
	BITSA MEDUMO	u	u	u
		ulu	u	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.		
				
		u	u	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		yena	yona	yane
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.			
					
		mm		mm	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
				monna / a man	
		nn		nn	

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.			
		 mm		 b	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.			
		 l		 w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ /l/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ /ll/ ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ /ll/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n </div> <div style="text-align: center;">  n </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO			
		lema	lona	mela
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.		
				







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO	e		le
			lema	loma
	TAKA	Bongi		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO		e	le
		lema	lona	mela
	TAKA	Lelapa la Bongi		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.			
					
		u		u	






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	
		ulu	u	ulu	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.			
					
		u	u		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	
		yena	yona	yane	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
					
		y	y		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nn</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>monna / a man</p> <p>nn</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	
		lla	llela	llile	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.			
				ll	ll




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	
		ba	bo	bala	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.			
				b	b



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho			
					
		b		b	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e		le	la
			lema	loma	lona
	TAKA	Bongi			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO		e	le	la
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Lelapa la Bongi			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>i</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>i</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
		 w	 i	 i	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
		 i	 w	 w	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle
	BITSA MEDUMO	u	u	u
		ulu	u	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.		
				
		u	u	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		yena	yona	yane
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.			
					
		mm		mm	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
				monna / a man	
		nn		nn	

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.			
					
		o	o		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e		le	la
			lema	loma	lona
	TAKA	Bongi			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO		e	le	la
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Lelapa la Bongi			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p>			
					
		w	i	i	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p>			
					
		i	w	w	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.			
					
		u	u		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle
	BITSA MEDUMO	u	u	u
		ulu	u	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.		
				
		u	u	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		yena	yona	yane
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshupo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.			
					
		mm		mm	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
				monna / a man	
		nn		nn	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.			
					
		nn		nn	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ /l/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ /ll/ ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ /ll/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e		le	la
			lema	loma	lona
	TAKA	Bongi			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO		e	le	la
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Lelapa la Bongi			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	
		ulu	u	ulu	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.			
					
		u	u		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	
		yena	yona	yane	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
					
		y	y		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshupo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 mm		 mm	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
		 nn		monna / a man nn	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ /l/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ /ll/ ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ /ll/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO			
		lema	lona	mela
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.		
				







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO	e		le
			lema	loma
	TAKA	Bongi		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO		e	le
		lema	lona	mela
	TAKA	Lelapa la Bongi		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		ulu	u	ulu	u
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u </div> <div style="text-align: center;">  u </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	y
		yena	yona	yane	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y </div> <div style="text-align: center;">  y </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.			
					
		mm		mm	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
				monna / a man	
		nn		nn	

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nn</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nn</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO			
		lema	lona	mela
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.		
				







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO	e		le
			lema	lona
	TAKA	Bongi		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO		e	le
		lema	lona	mela
	TAKA	Lelapa la Bongi		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
					
		w	i	i	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
					
		i	w	w	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.			
					
		u		u	






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle
	BITSA MEDUMO	u	u	u
		ulu	u	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u </div> <div style="text-align: center;">  u </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		yena	yona	yane
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y </div> <div style="text-align: center;">  y </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nn</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>monna / a man</p> <p>nn</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ /l/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ /ll/ ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ /ll/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.			
					
		o	o		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e		le	la
			lema	loma	lona
	TAKA	Bongi			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO		e	le	la
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Lelapa la Bongi			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>i</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>i</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle
	BITSA MEDUMO	u	u	u
		ulu	u	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.		
				
		u	u	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		yena	yona	yane
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p>			
		 u	 u	 y	




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p>			
		 y	 y	 u	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nn</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>monna / a man</p> <p>nn</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho			
					
		b		b	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tloisa ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					
		l		l	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO			
		lema	lona	mela
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.		
				







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO	e		le
			lema	loma
	TAKA	Bongi		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO		e	le
		lema	lona	mela
	TAKA	Lelapa la Bongi		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
					
		w		w	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
					
		w	i	i	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
					
		i	w	w	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.			
					
		u		u	






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		ulu	u	ulu	u
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u </div> <div style="text-align: center;">  u </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	y
		yena	yona	yane	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y </div> <div style="text-align: center;">  y </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshupo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 mm		 mm	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
		 nn		monna / a man nn	

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho			
					
		b		b	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO			
		lema	lona	mela
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.		
				







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO	e		le
			lema	loma
	TAKA	Bongi		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO		e	le
		lema	lona	mela
	TAKA	Lelapa la Bongi		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
					
		w	i	i	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho			
					
		i	w	w	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		ulu	u	ulu	u
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.			
					
		u	u		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	y
		yena	yona	yane	eya
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
					
		y	y		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nn</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>monna / a man</p> <p>nn</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tloisa ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e		le	la
			lema	loma	lona
	TAKA	Bongi			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO		e	le	la
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Lelapa la Bongi			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	
		ulu	u	ulu	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.			
					
		u	u		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	
		yena	yona	yane	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
					
		y	y		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshupo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p>			
					
		u	u	y	




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p>			
					
		y	y	u	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 mm		 mm	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
		 nn		monna / a man nn	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.			
					
		nn		nn	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  n </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>moshemane</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mokotla</p> </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					
		l		l	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e		le	la
			lema	loma	lona
	TAKA	Bongi			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO		e	le	la
		lema	lona	mela	mola
	TAKA	Lelapa la Bongi			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.			
					
		u		u	






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		ulu	u	ulu	u
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.			
					
		u	u		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	y
		yena	yona	yane	eya
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
					
		y	y		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.			
					
		mm		mm	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
				monna / a man	
		nn		nn	

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tloetsa ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ /l/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ /ll/ ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ /ll/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n </div> <div style="text-align: center;">  n </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO			
		lema	lona	mela
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.		
				







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO	e		le
			lema	loma
	TAKA	Bongi		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO		e	le
		lema	lona	mela
	TAKA	Lelapa la Bongi		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>i</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>i</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle
	BITSA MEDUMO	u	u	u
		ulu	u	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u </div> <div style="text-align: center;">  u </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		yena	yona	yane
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y </div> <div style="text-align: center;">  y </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshupo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nn</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>monna / a man</p> <p>nn</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	
		lla	llela	llile	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.			
				ll	ll




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	
		ba	bo	bala	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.			
				b	b



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.			
		 mm		 b	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.			
		 l		 w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>moshemane</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mokotla</p> </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.			
					
		o	o		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n </div> <div style="text-align: center;">  n </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO			
		lema	lona	mela
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.		
				







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO	e		le
			lema	loma
	TAKA	Bongi		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO		e	le
		lema	lona	mela
	TAKA	Lelapa la Bongi		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>i</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>i</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	
		ulu	u	ulu	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.			
					
		u	u		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	
		yena	yona	yane	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
					
		y	y		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshepo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>u</p> </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.			
					
		mm		mm	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
				monna / a man	
		nn		nn	

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	b
		ba	bo	bala	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho			
					
		b		b	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ /l/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ /ll/ ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ /ll/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 3






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	sekolo		






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO			
	TAKA	O le sekolong		






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		a	a	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /a/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /m/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  moshemane </div> <div style="text-align: center;">  mokotla </div> </div>		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Jabu		




LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	Ben		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MODUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ le /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		aneha	mokopu	mokoti




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	ya	sekolong
	BITSA MEDUMO	a	a	a
		m	m	m
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola /a/ kapa /m/ ka tlasa setshwantsho.</p>		
				
		matsoho	api	metsi




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 4






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	a	m	a	m
		a	ma	ama	mama
	TAKA	Mme wa hao			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	m	a	a	a
		m	ma	ama	mama
	TAKA	Ntate wa hao			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	o
		o	o	o	o
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	o	o	mo
		mo	omo	omo	oma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /o/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	n
		n	n	n	n
	TAKA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	n	n	no
		nona	nana	nama	mona
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /n/ ka bukeng ya hao.			
					
		n	n		







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	o	n	no	n
		o	ona	nona	mono
	TAKA	Olwethu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MEDUMO	n	o	no	o
		n	nona	mona	mono
	TAKA	Olwethu o sekolong			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	n	o	n	o
		ona	ono	nona	mona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		otla	nonyana	ntja	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	titjhere	ruta	bala	
	BITSA MODUMO	o	n	no	no
		nona	nama	mona	nana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /o/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /o/ kapa /n/ ka tlasa setshwantsho.</p>			
					
		noka	olla	nawa	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 5

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		ama	oma	ona	mona
	TAKA	Lelapa leno.			



MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	o	n	a
		moma	nona	mama	nama
	TAKA	Lelapa leno le keteka mmoho.			




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		ema	eme	ena	eno
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	e	e	e
		eme	ema	ena	mema
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /e/ ka bukeng ya hao.			
					
		e		e	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO				
		e	e	e	e
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.			
					




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO			
		lema	lona	mela
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /l/ ka bukeng ya hao.		
				







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO	e		le
			lema	loma
	TAKA	Bongi		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane
	BITSA MEDUMO		e	le
		lema	lona	mela
	TAKA	Lelapa la Bongi		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	le	lema
		mela	le	lena	lela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		l	e	l	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	l	e	le	e
		lema	mela	lena	loma
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /e/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /e/ kapa /l/ ka tlasa ditshwantsho.</p>			
					
		e	l	e	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 6






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	e	l	m	n
		lema	ena	nona	loma
	TAKA	E mong wa lelapa a o ruta ho hong ho ho tjha			






MANTAHA MSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	m	l	n	e
		lemao	lona	lala	eo
	TAKA	Ausi/abuti wa hao a o ruta ho bala			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		ima	ile	inama	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i </div> <div style="text-align: center;">  i </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	i	i	i
		imela	ile	ina	inela
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /i/ ka bukeng ya hao. Ngola /i/ ka tlasa setshwantsho			
					
		i		i	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wa	wele	wane	wona
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao.			
					
		w		w	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	w	w
		wane	wele	waena	wona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /w/ ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  w </div> <div style="text-align: center;">  w </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	i	w	i
		wela	inola	weso	inela
	TAKA	Tseko			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		ila	wesele	ilo	wane
	TAKA	Lesea la bo Tseko la ngwanana.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	w	w	i	i
		wane	wela	ima	imela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p>			
					
		w	i	i	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	lelapa	leso	molekane	
	BITSA MEDUMO	i	w	i	w
		inela	waena	imela	wele
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /i/ kapa/w/ bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho</p>			
					
		i	w	w	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 7






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	i	w	o
		ile	wona	imela	waena
	TAKA	Papadi e o e ratang			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	m	n	e	a
		nona	mela	wona	loma
	TAKA	O bapala le motho e o mo ratang			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		u	u	ulu	ulu
	TAKA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /u/ ka bukeng ya hao.			
					
		u		u	






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapala	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	u	u	u
		ulu	u	ulu	u
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /u/ le tse nang le /u/ mahareng kapa tse qetellang ka /u/.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  u </div> <div style="text-align: center;">  u </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	y	y	y	y
		yena	yona	yane	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse nang le /y/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y </div> <div style="text-align: center;">  y </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	y	y
		ya	eya	yena
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /y/ mahareng ka bukeng ya hao.		
				
		y	y	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	u	y	u
		ya	ulu	eya
	TAKA	Karabo, Tshupo and Cathy ba a tjhesa.		







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle
	BITSA MEDUMO	y	u	ya
		ulu	yona	yoyo
	TAKA	Karabo a sesa.		

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	u	ya
		ulu	yena	yona	eya
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ qalong le mahareng ka bukeng ya hao.</p>			
					
		u	u	y	




FRIDAY ACTIVITY 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	u	y	ya	u
		ulu	eya	yena	yona
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /u/ le /y/ mahareng ka bukeng ya hao.</p>			
					
		y	y	u	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 8






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	l	e	w	u
		loma	ema	wena	ulu
	TAKA	O bapala bolo le metswalle			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	n	u	y	i
		nna	ulu	yena	yona
	TAKA	O bapala kgathi le metswalle.			





LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mm	mme
		mmila	mmela	mmele	mme
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	mm	mme	mmele
		mmala	mmone	mmela	mmila
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ ka bukeng ya hao.			
					
		mm		mm	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nn	nn
		nna	nne	nneile	monna
	TAKA	Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentsewe kapa mahareng ka bukeng ya hao.			
				monna / a man	
		nn		nn	

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	nn	nne	nna
		nna	nnana	nneile	monna
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ qalong ya lentswe kapa mahareng, ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	mm	nn	mme	nna
		nne	mmila	mmele	nneile
	TAKA	dirurubele			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mm	nn
		nne	mma	mmela	mmala
	TAKA	dinonyana			

LABOHLANE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	mme	nna
		nne	monna	lomme	mmone
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /nn/ kapa /mm/ ka bukeng ya hao.			
		 nn	 nn	 mm	




LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	bapalla	kantle	
	BITSA MEDUMO	nna	mme	mm	nn
		nne	mmala	mmela	mmele
	TAKA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mm/ kapa /nn/ ka bukeng ya hao.			
		 mm	 mm	 nn	




**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 9

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	mm	y	nn	i
		yona	nne	mme	ile
	TAKA	Sefahleho se thabileng			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	w	l	e	u
		we	wele	lema	ena
	TAKA	Sefahleho se hlonameng			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	ll
		lla	llela	llile	mollo
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ll </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	ll	ll	
		lla	llela	llile	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /ll/ kapa tse nang le /ll/ mahareng ka bukeng ya hao.			
				ll	ll




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	b	b	
		ba	bo	bala	
	TAKA	Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho.			
				b	b



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	b	ba	b	bo
		bua	bina	bula	bana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse qalang ka /b/ ka bukeng ya hao. Ngola /b/ ka tlasa setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	ba	lla
		bo	bua	bona	bina
	TAKA	Dan			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	ll	ba	lla
		llile	bona	llela	bula
	TAKA	Titjhere ya Dan			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	ll	b	bo	lla
		be	mollo	bolo	lella
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	na	maikutlo	
	BITSA MEDUMO	bo	lla	ba	ll
		llela	bolo	llile	bula
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /ll/ kapa /b/ qalong kapa mahareng ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

**PUO YA LAPENG MAQHEPE LA
MOSEBETSI- SESOTHO
KEREITI 1 KOTARA 1**

BEKE 10






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ll	bo	w	y
		wena	yona	llela	bala
	TAKA	Sefahleho se halefileng			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	mm	nna	mme
		l	lla	u	ulu
	TAKA	Sefahleho se swabileng.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	a	m	o	n
		e	l	i	w
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /m/ le /n/ ka bukeng ya hao. Ngola /m/ le /n/ ka tla setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  n </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	w	u	y	nn
		mm	ll	b	a
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /mm/ le /b/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	mama	nama	imela	lona
		wona	mme	nne	bina
	TAKA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse nang le /l/ le /w/ ka bukeng ya hao.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>l</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nona	lona	wona	bona
		ama	nama	bana	nnana
	TAKA	<p>Taka le ho tlotla ditshwantsho tse nang le /nn/ le /l/ ka bukeng ya hao. Ngola /nn/ le /l/ ka tla setshwantsho</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	oma	loma	mela	wela
		llela	inela	binela	imela
	TAKA	Buhlebendalo			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ama	ona	eme	ile
		ima	ulu	ena	eya
	TAKA	Buhlebendalo a saretswe/hloname			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	ona	lona	bona	yona
		llela	mmela	bela	mela
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le /b/ /mm/ // ka bukeng ya hao. Ngola /b/ /mm/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  l </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	maikutlo	a	ka	
	BITSA MEDUMO	nn	nna	mm	mme
		ll	llile	b	balla
	TAKA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse nang le modumo /mm/ /nn/ // ka bukeng ya hao. Ngola /mm/ /nn/ // ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mm </div> <div style="text-align: center;">  nn </div> <div style="text-align: center;">  ll </div> </div>			